

DIFTONGS OCCITANS :

Dins los diftongs occitans, l'òm pronóncia totjorn las doas vocalas.

- (a i) de paire, maire, fraire, panieiraire... ('p a i r e), ('m a i r e), ('f r a i r e), (,p a n i e i 'r a i r e)
- (a u) de pauc, rauc, trauc, paure, aurivelaira... (p a u k), (r a u k), (t r a u k), ('p a u r e), (a u r i ve 'l a i r e)
- (e i) tampat de rei, lei, reial, leial, reialme... (r e i), (l e i), (r e i 'a l), (l e i 'a l m e)
- (e i) dobèrt de èime, dèime... ('e i m e), ('d e i m e)
- (e u) tampat de meu, teu, seu, beurà, deurà... (m e u), (t e u), (s e u), (b e u 'r a), (d e u 'r a)
- (e u) dobèrt de nèu, lèu, benlèu, puslèu, soslèu... (n e u), (l e u), (b e 'l e u), (p u 'l e u), (s u l 'l e u)
- (i u) de riu, viu, far viu-viu, far piu-piu... (r i u), (b i u), (f a b i u 'b i u), (f a p i u 'p i u)
- (u i) de bois, boisson, moisset, verd boisset... (b u i s), (b u i 's u), (m u i 's e t), (v e r b u i 's e t)
- (o i) de Elòi, eròi... (e 'l o i), (e 'r o i)
- (y e) de uèlh, nuèch, luènh... (y e l), (n y e t), (ly n)
- (y o) de fuòc, uòu, buòu... (f y o k), (y o u), (b y o u)
- (i o) de totes los imperfaches e dels substantius en iá : veniá, ploviá, malautiá...
(v e 'n i o), (p l u 'v i o), (m a l a u 't i o)

3./ QUALQUES PARTICULARITATS DE PRONONCIACION OCCITANA :

- b** se pronóncia sovent p : terrible, capable, probable (t e 'r r i p l e), (k a 'p a b l e), (p r u 'b a p l e)
- g** se pronóncia (z) dins fòrça airals : gèl, gemir, genèst... (z e l), (z e 'm i :), (z e 'n e s t)
 - (t z) en Albigés per exemple : gèl, gemir, genèst... (t z e l), (t z e 'm i :), (t z e 'n e s t)
 - (d z) en Roergue per ex. : gèl, gemir, genèst... (d z e l), (d z e 'm i :), (d z e 'n e s t)
 - (t) en Auvèrnha per ex. : gèl, gemir, genèst... (t e l), (t e 'm i :), (t e 'n e s t)
- Las quatre prononciacions son bonas.**
- se pronóncia pas totjorn : Laguiòla, fogassa, pigassa, aiga... (l a 'i o l o), (f u a s o), ('p i a s o), ('a i o)
- j** se pronóncia (j) dins fòrça airals : jamai, jaune, Julian... (z a 'm a i), ('z a u n e), ('z y li a n)
 - (t z) en Albigés per ex. : jamai, jaune, Julian... (t z a 'm a i), ('t z a u n e), ('t z y 'l i a n)
 - (d z) en Roergue per ex. : jamai, jaune, Julian... (d z a 'm a i), ('d z a u n e), ('d z y 'l i a n)
 - (t) en Auvèrnha per ex. : jamai, jaune, Julian... (t a 'm a i), ('t a u n e), ('t y 'l i a n)
- lh** se pronóncia (l) en finala de mot : trabalh, solelh, estervelh... (tra 'b a l), (s u 'l e l), (e s t e r 'v e l)
 - (lh) banhada davant una vocala : trabalhar, se solehar... (traba 'l i a :), (sesule 'l i a :)
- se pronóncia pas dins d'unes airals : trabalhar, se solehar... (traba 'l i a :), (sesule 'l i a :)
- nh** se pronóncia (n) en finala de mot : cunh, besonh... (k y n), (b e 'z u n)
 - (nh) banhada davant una vocala : cunhar, besonhar... (k y 'n i a :), (b e z u 'n i a :)
- v** se pronóncia (b) pertot en occitan central : vin, vinha, violeta, vitamina...
 - (b i), ('b i n h a), (biu 'le t o), (bita 'm i n o)
- se pronóncia (v) en Provença e dins los parlars occitans septentrionals (v i), ('v i n h a), (viu 'le t o), (vitam i n o)
- m** finala se pronóncia sovent (n) : lum, fum, mesclum... (l y n), (f y n), (mes 'k l y n)
- n** finala tomba plan sovent : fin, motion, poton, carton... (f i), (m u 't u), (p u 't u), (k a r 't u)
- n** se pronóncia pas dins enfant, encens, pensament, confessar, conflar, convidar, conselh, consí, consol, aconsomit :
 - (e 'f a n), (e n 's e s / e 's e s), (p e s o 'm e n), (k u f 1 a), (k u b i 'd a), (k u 's e l), (k u 's i)
 - (k o n 's u l), (ak u s u 'm i t)
- r** finala tomba totjorn dins los infinitius : aimar, finir, morir, partir... (ai 'm a :), (fi 'n i :), (mu 'r i :), (p a 't i :)
 - sovent dins los autres cases : darièr, carretièr, professor... (d a 'r r i e :), (k a r r e 't i e :), (p r u f e 's u :)
 - mas pas totjorn : clar, mar, pur, dur, madur... (k l a r), (m a r), (p y r), (d y r), (m a 'd y r)
- s** entre doas vocalas a lèumens lo son z : cosin, sason, risiá, véser, lusir... (k u 'z i), (s a 'z u), (ri 'z i o), ('b e z e)
 - (l y 'z i :); (**levat dins d'unes compausats soudats**) : entresenha, entresec, aigasenhada... (entre 'seni o), (entre 'sek), (aigase 'niad o)...
- (Es de notar que la S occitana es totjorn sorda, pas jamai aguda)**
- t** final tomba sovent après n : vent, front, tristament... (b e n), (f r u n), (t r i s t o 'm e n)
- l** davant una autra consonanta se pòt mudar en u : talpa o taupa, calças o cauças...
 - ('t a l p o) o ('t a u p o), ('k a l s o s) o ('k a u s o s)